



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

Broj: UPI-02-04-279/3 -2020

Datum: 16. 10. 2020. godine

Centar za građansko obrazovanje
-n/r gospođe Daliborke Uljarević, izvršne direktorice-

Podgorica

Poštovana gospođo Uljarević,

*Agencija za sprječavanje korupcije Vam u prilogu dostavlja **rješenje broj UPI-02-04-279/2-2020** od 16. oktobra 2020. godine.*



DIREKTORICA
Jelena Perović



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

UPI-02-04-279/2-2020

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE na osnovu članova 31, 35, 38 i 41 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14), odlučujući o zahtjevu, broj UPI-02-04-44-2018 od 14. maja 2018. godine, u postupku odlučivanja o podnošenju Izvještaja o prihodima i imovini za 2017. godinu, sa tačnim i potpunim podacima javnog funkcionera Milorada Vuletića, kao poslanika u Skupštini Crne Gore, dana 16. oktobra 2020. godine donijela je

RJEŠENJE

UTVRĐUJE SE da Milorad Vuletić, kao javni funkcioner nije prekršio član 23 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, jer je dostavio Izvještaj o prihodima i imovini za 2017. godinu sa potpunim i tačnim podacima, koji se odnose na prihode ostvarene od strane Skupštine Crne Gore, u decembru mjesecu 2017. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Agenciji za sprječavanje korupcije dana 14. maja 2018. godine podniet je zahtjev broj UPI-02-04-44-2018 u kojem je navedeno da javni funkcioner Milorad Vuletić u Izvještaju o prihodima i imovini za 2017. godinu nije prijavio prihod, ostvaren u decembru mjesecu po osnovu varijabile - dodatka na zaradu.

Saglasno članu 34 Zakona o sprječavanju korupcije, Agencija je od javnog funkcionera Milorada Vuletića, zatražila zahtjevom broj UPI-02-04-279 od 8. septembra 2020. godine da se u postupku pred Agencijom, u pisanoj formi, izjasni na činjenice i okolnosti iz podnesenog zahtjeva, upoznavajući ga istovremeno da u skladu sa članom 36 istog zakona može pristupiti u svojstvu stranke usmenoj raspravi koja je bila zakazana za dan 23. septembra 2020. godine radi zaštite prava, odnosno pravnih interesa.

Javni funkcioner, Milorad Vuletić, nije dostavio pisano izjašnjenje, niti je pristupio na zakazanu usmenu raspravu, dana 23. septembra 2020. godine, iako je uredno pozvan.

Agencija za sprječavanje korupcije je u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke, sprovela postupak i izvela dokaze i to: izvršila uvid u zahtjev broj UPI-02-04-44-2018 od 14. maja 2018. godine, izvršila uvid u Izvještaj o prihodima i imovini Milorada Vuletića za 2017. godinu, broj 02-04-4-904 od 23. februara 2018. godine, izvršila uvid u izvod iz Baze podataka Poreske uprave Crne Gore, izvršila uvid u zahtjev Agencije upućen Miloradu Vuletiću, broj UPI-02-04-279 od 8. septembra 2020. godine, izvršila uvid u povratnicu Pošte Podgorica broj AR 18632498 4 ME do 19. septembra 2020. godine, izvršila uvid u dopis Poreskoj upravi UPI-02-04-44/18-2018 od 8. oktobra 2020. godine; izvršila uvid u Odgovor Poreske uprave UPI-02-04-44/19-2018 od 14. oktobra 2020. godine.

Agencija je postupajući po zahtjevu, broj UPI-02-04-44-2018 od 14. maja 2018. godine, shodno članu 30 Zakona o sprječavanju korupcije izvršila provjeru Izvještaja o prihodima i imovini Milorada Vuletića za 2017. godinu, broj 02-04-4-904 od 23. februara 2018. godine, upoređujući ga pri tom sa podacima iz izvoda baze podataka Poreske uprave Crne Gore za period od 01. januara do 31. decembra 2017. godine.

Upoređujući navedene podatke Agencija je utvrdila da je javni funkcioner Milorad Vuletić predmetnom izvještaju naveo da je u decembru mjesecu 2017. godine od strane Skupštine Crne Gore ostvario prihod u iznosu od **2.106,83** eura dok je u uvidom u izvod iz baze podataka Poreske uprave Crne Gore utvrđeno da Milorad Vuletić u decembru mjesecu 2017. godine, od strane Skupštine Crne Gore ostvario prihod u iznosu od **2.156,17 eura**.

Na osnovu navedenog, utvrđuje se razlika u ostvarenim i prijavljenim prihodima u decembru mjesecu 2017. godine, ostvarenih od strane Skupštine Crne Gore u iznosu od **49,34 euro**.

Agencija je uputila dopis Poreskoj upravi UPI-02-04-44/18-2018 od 8. oktobra 2020. godine, kojim je zatražila podatak da li u konkretnom slučaju, razlika između iznosa od **2.106,83** eura koji je Milorad Vuletić prijavio u svom Izvještaju, za mjesec decembar i podatka Poreske uprave o prihodu za isti mjesec u iznosu od **2.156,17 eura**, a oba ostvarena od strane Skupštine Crne Gore, predstavlja **razliku koja nastaje prilikom obračuna kriznog poreza**.

Poreska uprava Crne Gore je dopisom UPI-02-04-44/19-2018 od 14. oktobra 2020. godine, obavijestila da se nakon primjene važećih stopa poreza i doprinosa na osnovicu bruto iznosa ostvarene zarade Milorada Vuletića dobija iznos od **2.156,17 eura** a da usljed daljeg odbijanja kriznog poreza na lična primanja, čiji ukupan bruto iznos prelazi 720 eura se dobija neto zarada koja iznosi **2.106,83** eura pa je konkretnom slučaju iznos kriznog poreza **49,34 euro**.

Uvidom u povratnicu Pošte Podgorica broj AR 18632498 4 ME od dana 19. septembra 2020. godine, čiji je predmet pošiljke – poziv za usmenu raspravu broj UPI-02-04-279 od 8. septembra 2020. godine, utvrđeno je da je Miloradu Vuletiću ostavljeno obavještenje dana 11. septembra 2020. godine, te da se pošiljka vratila pošiljaocu – Agenciji za sprječavanje korupcije dana 19. septembra 2020. godine sa naznakom da je javni funkcioner obaviješten, ali da nije preuzeo pošiljku.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a shodno članu 84 Zakona o upravnom postupku smatra se da je dostava izvršena uredno Miloradu Vuletiću.

Nakon ocjene izvedenih dokaza ovaj organ je odlučio, kako je to činjenično i pravno opisano u dispozitivu ove odluke, da u predmetnoj stvari nije prekršena odredba Zakona o sprječavanju korupcije, bliže određena u dispozitivu odluke.

Tokom postupka Agencija za sprječavanje korupcije je nesumnjivo utvrdila da javni funkcioner Milorad Vuletić nije prekršio član 23 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, jer je Agenciji dostavio Izvještaj o prihodima i imovini za 2017. godinu sa potpunim i tačnim podacima koji se odnose na prihode ostavarene u decembru mjesecu 2017. godine od strane Skupštine Crne Gore.

Članom 23 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da u Izvještaju navede tačne i potpune podatke, dok član 24 propisuje sadržinu Izvještaja.

Zakonom o sprječavanju korupcije članom 30 propisano je da Agencija vrši provjeru podataka iz Izvještaja upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

Iz izloženih razloga, utvrđeno je da javni funkcioner Milorad Vuletić, nije povrijedio odredbe označenog zakona, pa je na osnovu člana 38 Zakona o sprječavanju korupcije odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema iste.

**DIREKTORICA**
Jelena Perović